

Datum: _____
Zavodni broj: _____ Naziv preduzeća: _____
Matični broj PIB: _____ Godina osnivanja: _____
Adresa sjedišta: _____
Telefon: _____
Oblik organizovanja: _____
Žiro račun: _____

POTVRDA O ZAPOSLENJU

Koja se izdaje na lični zahtjev našeg radnika _____,

JMBG _____, sa brojem lične karte/pasoša _____,
(br. lk./pasoša)

iz _____ sa adresom stanovanja u _____,
(naziv opštine) (adresa)

zaposlenog u _____ počev od _____ do _____,
(naziv preduzeća) (datum) (datum do kojeg važi ugovor o radu)

na radnom mjestu _____.

Neto mjesečna plata zaposlenog iznosi _____ EUR, dok ukupne obustave iznose _____ EUR.

Neto isplaćeni iznos poslednje plate je _____ EUR. Prosječno isplaćeni neto iznos plate u poslednjih 6
mjeseci je _____ EUR.

Zarada zaposlenog se uplaćuje na račun broj _____ kod _____
(ime banke).

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci istiniti i tačni, te ih kao takve svojeručno potpisujemo i ovjeravamo.

U slučaju davanja pogrešnih informacija prihvatamo sve posljedice predviđene važećim propisima. Takođe potvrđujemo da naš radnik nije u procesu otpuštanja kao i to da preduzeće nije u procesu likvidacije.

Lovćen banka AD Podgorica, kao davalac kredita, zadržava pravo da provjeri tačnost datih informacija.

Ime ovlašćene osobe koja potpisuje

M.P.

Naziv radnog mjesta

U _____, dana _____ 202_. godine.

Svojeručan potpis radnika

Svojeručan potpis ovlašćene osobe u preduzeću